

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
TLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOTLASE
(Pampiri ya Bobedi)**

POTSO 1

Selelo sa mmoki: M.C.D. Mogotsi

Lesedi

- | | | | |
|------|--|--------|------------|
| 1.1 | Magareng | | (2) |
| 1.2 | - Puo ga e bofefo go tlhaloganyega
- Mela ya ditemane ga e lekalekane
- Boka dilo tsa tlholego | (2x3)= | (6) |
| 1.3 | Tshwantshanyo | | (2) |
| 1.4 | Selokwaneng | | (2) |
| 1.5 | Go sekaseka tlhokego ya ditiro | | (3) |
| 1.6 | 1.6.1 Re le maikaelelo mangwe fela
1.6.2 Ke lo tlhaloganya sentle | | (3)
(3) |
| 1.7 | 1.7.1 ... Lesedi le ka atologa | | (3) |
| 1.8 | Poko ya segologolo
Poko e e mo magareng
Poko ya segompieno | | (2) |
| 1.9 | 1 (d)
2 (c)
3 (a)
4 (e)
5 (b) | (2x5)= | (10) |
| 1.10 | 1.10.1 Phuthegong / pitsong
1.10.2 Bua / bolelwa
1.10.3 Setlhophasengwe kopano
1.10.4 lkaeletse | (2x2) | (4) |

[40]

POTSO 2***Dintshotsho tsa lorato: L.D. Raditladi***

- | | | |
|------|--|-------------|
| 2.1 | Rrekgosi | (2) |
| 2.2 | Mmamotia | (2) |
| 2.3 | Sebopeng | (2) |
| 2.4 | Poloko, ke mmangwanagwe Mmamotia | (2) |
| 2.5 | Ka ntlha ya gore mosadi yo a neng a mo rata Mmamotia o tshabile le monna yo mongwe Kalafi. | (3) |
| 2.6 | Mofaladi | (2) |
| 2.7 | Ponalo o fitlhetswe a swetse mo go yone | (3) |
| 2.8 | Mmamotia. | (2) |
| 2.9 | Ponalo o fitlhetswe a robetse mo bolaong jo a neng a robetse mo go bona. | (3) |
| 2.10 | Dintsho tse di tlholwang ke lorato | (3) |
| 2.11 | Ee, badiragatsi botlhe ba ba ratanang ba swa ka ntlha ya lorato. | (3) |
| 2.12 | Ke moletsi wa sebintšolo | (3) |
| 2.13 | 2.13.1 (b) | |
| | 2.13.2 (a) | |
| | 2.13.3 (b) | |
| | 2.13.4 (a) | |
| | 2.13.5 (c) | (2x5)= (10) |

[40]**POTSO 3*****Masaikategang a Magodimo: J.M.K. Mekgwe***

- | | | |
|-----|--|-----|
| 3.1 | Rodney Gobuamang | (2) |
| 3.2 | O ne a tshwanetse go tseelwa kwa West Chest ka a ne a tshwerwe ke bolwetsi ba mafatlha | (3) |
| 3.3 | Rankelenyane | (2) |
| 3.4 | Mokwaledi | (2) |

- 3.5
- 3.5.1 A se ka a fetsa go bua
 - 3.5.2 Go itshola
 - 3.5.3 A tswa a swabile thata
 - 3.5.4 Go tshwarwa ke maphodisa
 - 3.5.5 Go tlhoka maitseo (5x3) (15)
- 3.6 O ne a fitlhela go notletswe, mme a bula setswalo ka dikgoka, fela a fitlhela go se ope mo ntlong (3)
- 3.7 Noga ga e latelelwe mosimeng (3)
- 3.8
- 3.8.1 (a)
 - 3.8.2 (b)
 - 3.8.3 (c)
 - 3.8.4 (b)
 - 3.8.5 (a)
 - 3.8.6 (c)
 - 3.8.7 (a) (5x2) (10)
- [40]**

POTSO 4

Ntlhabele dinaane: Z.S. Dipale

Moopana le segwagwa

- 4.1 Dinaane tsa batho (3)
- 4.2 Baanelwabagolo ke batho, diphologolo di tlaleletsa fela (3)
- 4.3 Tsholofelo ga e jese ditlhong (3)
- 4.4
- Dithupa di fetoga bana
 - Bana ba a mowafala
 - Bana ba tlhaga ba setse ba itse go bua
 - Segwagwa se kopa dijo, e bile se tshepisa mosadi ngwana, se itse jang gore bothata ke ngwana?
 - Segwagwa se tsena mo nokeng go batla Moopana, o mo fitlhetse kwo ga dimo. A dimo o nna mo metsing? (3x3) (9)
- 4.5
- Ga twe e rile
 - Ka letsatsi le lengwe
 - Bogologolo tala (2x3) (6)

4.6	- Ke tsona tsotlhe		
	- E felela fa		
	- Ya bo e nna tsona tsotlhe		
	- E khutla jalo		
	- Ke seo sa mogatlana wa seripa	(2x3)	(6)
4.7			
	4.7.1 (a)		(2)
	4.7.2 (b)		(2)
	4.7.3 (c)		(2)
	4.7.4 (c)		(2)
	4.7.5 (b)		(2)
			[40]

POTSO 5

Mmualebe: R.M. Malope

O Nkutiwe

5.1	Matlapeng		(2)
5.2	Rraatsalagwe		(2)
5.3	Pekwa o ne a tsietsa Kedisaletse ka go mo eletsa gore a rekise "Chev", mme ke fa ene a reka Datsun E-20 ka madi ao.		(3)
5.4	Mogatsa Kedisaletse/morwa Matlapeng		(3)
5.5	Kedisaletse o ne a sa duela rente		(3)
5.6	Ketlamoreng		(2)
5.7	Tlhobolo le Seteno	(2x2)	(4)
5.8	Fa mongwe wa basimane ba gagwe a ka nyala Kedisaletse		(3)
5.9	Karabo nngwe le nngwe e siame, gangwe fela e tshegeditswe ka mabaka a a tlabosang <u>Ee</u> , Kedisaletse a ka bo a se mo mathateng a a kana fa a ka bo a reeditse monnamogolo Matlapeng. Pekwa le ene o gama motho, mme o welwa ke bomadimabe ka dithoto tse o di ikgapetseng e le tsa moswi Mofeti. Monnamogolo motsing go ajwa dithoto o ne a re ba tla se bona, mme ba se bone. <u>Nyaa</u> , Bomadimabe jwa ga Kedisaletse ga bo nyalane gope le mafoko a ga Matlapeng. O mo mathateng ka ntlha ya go ineela mo leferefereng le go tweng Pekwa. Pekwa ene, o tlhaga diso jaaka mongwe le mongwe a ka tlhaga diso, ga di golagane gope le mafoko a ga Matlapeng. Datsun E-20 le yona e šwa lorelore ka ntlha ya go sa golaganye megala sentle.		(4)
5.10	Tsholo, Mofeti le Tholo.	(2x2)=	(4)

5.11	5.11.1	(e)
	5.11.2	(a)
	5.11.3	(d)
	5.11.4	(b)
	5.11.5	(c)

(5x2) (10)

[40]